

КӨРДӨРӨН АГИТАЦИЯ ОРУОЛУН ҮРДЭТИЭХХЭ

(Бүтүүтэ. Иинин 1 стр. нөр).

истической общественности тутавчы сага иһини, үлө киһитин айхалааһын, өйө политика өрөгөйдөөһүнэ, бийиги албан ааттаах Советскай Армиябыт, культура, наука уонна техника сайдымта, о. д. а. буолуохтаахтар.

КӨРДӨРӨН АГИТАЦИЯ инкис, амамай нымса көрүгүнэн аһан иһөр (текущая) наглядность буолар. Партия райкомун бюротун уурааһынан «ССКП XXV съёһин уураахтарын өлөххө киллэрингэ — охсуудаах үлэни!» диир девизтээх кыһыл мунууктары көрүү конкурсе биллэриллэн, балаһыаньыата «Сага олох» хаһыакка бичээттиэн турар. Совхозтардаары, оройуон киһиниэри үлө коллективтарын кыһыл мунууктарын көрүү аналлаах комиссиянан муус устар 15—20 күннэригэр ытыллылар. Онон субу күннэргэ кыһыл мунууктар оформленнеларын бары өттүнөн ситэриэххэ наада. Кыһыл мунууктар ССКП XXV съёһин уураахтарын өлөххө киллэрингэ социалистической куоталаһыны көбүлүүт, производствога саһаны, бастыкы олохтуур, хаачыстыба уонна көдүүс иһин охсуһар, тэриллиннээх, бэрэдэктээх буолар иһин коллективтары иһтэр лабораторияларынан буолуохтаахтар. Ол иһин партийнай эриилтэлэр манна күннэтэ ити дьылаһан дьарыктанар представителялрэх, а. э. сөбүдөссөйдөх буолуохтаахтар. Киһи күннэри, ийдааһы, кварталлаары үлө үтүмүтэри өһөрөн дьонго тиэрди иһини тэрийдэхтээх, коллектив биир өйдөөхтүк санаалаахтык, түмүүлээхтик үлэһэһини ситиһнэхтээх. Кыһыл мунуукка плакаттар, лозуннар, стендэлэр, араас дуоскалар, фотопризнаалар, ис-

тиэнэ хаһыаттара, сатирической бюллетеннар баар буолуохтаахтар уонна сотору-сотору солбуулан, сөһөрдүллэн иһнэхтөөхтөр.

Оройуон культурнай-сырдатар тэрилтэлэрин бары үлөһиттэрин дьөһүннээх сорукутарынан маҕериальной уйгуну уһанааччылары кытта күннэтэ үлө, көрдөрөн агитацияны бары өттүнөн тупсагайдык өһөрөн дьону иһтигэ сата былааахтык, көдүүстөөхтүк туһаныы буолар. Оттон биллгин идеологической үлө бу ботчумнаах учаастактар үтүс итэвэстэр уонна көтүтүүлэр бааллар. Оһөртөн биирдэстэриин культура учреждениеларыгар көрдөрөн агитация мөлтөх туруктаарын аарыааха сөн. Бу итэвэс түргэнник туоратыллыах тустаах.

НЭЙЛИЭНТЭР, КОЛЛЕКТИВТАР истэриинэн көрдөрөн агитация советтарын састабын ситэрэ иһик партийнай тэрилтэлэр манна субу күннэргэ өһөрүөхтөөхтөр уонна советтар састааптары ССКП райкомугар түһэриэхтөөхтөр. Көрдөрөн агитация советтара чочу былааннаах, сымаллаах-сорукутаах үлэһиллэрэ ситиһилинэхтээх.

Көрдөрөн агитация хаһан да уостан хаалбакка, күннэтэ тупсарылан, сөһөрдүллэн иһнэхтөөх. Оччодо эрэ киһи көдүүстөөх буолуохтаах.

Оройуонга көрдөрөн агитацияны ССКП XXV съёһин көрдөбүлэригэр сөн түбөһиниэри тупсаратутуу, киһи көдүүһүн салгыи үрдэтин — партийнай тэрилтэлэр дьөһүннээх сорукутара. Бары хаһыайыстыбанын салайааччылар, советскай, профсоюзнай, атын да общественной тэрилтэлэр бу сүһкөн суелталаах үлэһэ активнайдык кыттар, быһаччы көмөлөһөр эбээһинистээхтөр.

ПАРТИЙНАЙ ТЭРИЛТЭЛЭРГЭ ССКП XXV СЪЕҢИ ТҮМҮКТЭРИН ДЬҮҮЛЛЭЭҔЭЛЛЭР

Субуруускай аатынан совхоз Соловьевтаары отделениеһын партийнай тэрилтэтин уолсай мунууһар «ССКП XXV съёһин түмүктэрин уонна партийнай тэрилтэ сорукутарын туһунан» боппуруоһу дьүүллэстилэр.

Коммунистар сүрүн болломтөлорун съезд туруорбут улуукаһнаах сорукутарын олоххо хайдах киллэрингэ туһайдылар, онус патиетка бастагы сымлы былаан нарын төлөрөр туһунан кэпсэтистилэр.

Билигин туругунан отделение былааннаах үлэтин төлөрөн иһэр. Ол эрээри үлө тэрэһиниэһигэр баар итэвэстэр тэһиллэригэр сүөһү көһүүһүн өлүүтө салданар, баар ик кыахтар ситэ туһаныллыбаттар. Ол да иһин көдүүс уонна хаачыстыба патиеткатыгар тугу өһөрүөххэ сөһүн туһунан деловой, партийнай кэпсэтин ытыллыһа.

Хонтуруол суовуттан, үлэһиттэри кытта биирдиһлээн үлэ ситэтэ суовун түмүгэр субан сүөһү туруга улаһанык мөлтөөтө, — диир И. И. Сергеев. Онон бу сүөһүлэр туруктары тупсарыага аһуобай болломтону ууруохха. Мөлтөх туруктаах сүөһүлэри тупса арааран аһатар, эһин аһылагы күүскэ ситэр наада.

Манньыксыт Т. Н. Илларионова бөһөтүн эһитин аһыа сүөһү туруга мөлтөөрө туһайда. Борооскуга уонна субан сүөһүгэ эһин аһылагы көһчүтүк ситэр сыһыа. Киһи онтон салгыи эһи аһылагы дөлөһчү ситэр, ныйрайдар турар иһэстэлэрин көһөтөр наадалаар тохтоото, ССКП XXV съёһин делегата П. С. Ефинанова баһыкымын эһөөн туран, ыччат сүөһүнү сайыннары-кыһыннары төлөһүтүүнү ситиһнэххэ. Ол иһинтээн сайылыктары, титиһтэри өрөмүөннээһини бэһиниттээн сарылаахха, — диир Т. Н. Илларионова.

Үлө үчүгэй түмүктөөх, хаачыс-

ДЕЛОВОЙ КЭПСЭТИИ


тыбалаах буолууга үлө дьисциплиниэтин туруга хайдарыттан улаһан тутулуктаах. Хомойуох иһин, отделениеһа үлө дьисциплиниэти мөлтөх, общественной бэрэдэги көһии салданан таһсар.

ССКП XXV съёһин матырыйаалларын пропагандалааһынга үлө киһиник, былааннаахтык ытыл уураахтарын биир санаанан билэһиан наада. Ордук политической, экономической уонна комсомоль-рууга ылыһылар.

скэй үөрэх системаларыгар, дьөһөлөрө сиринэн үлэһэ съезд уураахтарын нөһүлүһүннэргэ киһиник өйдөтөргө болломтону күрүһүрдүөххэ.

Кэпсэтингэ кыттыбыт коммунистар ССКП XXV съёһин үлэтин, киһи ылыһымат истэрической уураахтарын биир санаанан билэһиан рэһитилэр уонна салаалара, толорууга ылыһылар.

Добордоһуу тутуутугар



Онус пятилетка сага тутуулар

НЕРЮНГРИ АГРОБАЗАТА

Үлөһиттэр депутаттарынан Нерюнгри куораттаары Советын исполкома тара хаһаайыстыбатын комплексин бастагы учаратын быраһыаһын бигэртэттэ. Киһи Саха сирин сөһуруу өттүн нэһилиэһитин өтһин, үтүһүнэ, өһуруот аһынан хааччылар аналлаах. Бары докумуоннары « Якутгражданпроект » институт баһыһнээтэ.

ССКП XXV съёһа ылыһымат сүрүн Туһаа-Вмыларыгар көрүлү-

бүт Саха сирин сөһуруу өттүннэри терри-ториальной-производственной комплекс аграрнай базата олус уустук комплекс. Хаһыы-үйө 800 сүөһүгэ аналлаах сүөһү иһтэр фермаларын тутуу сарылаһа. Манна сыһа 5—6 тыһымыҥча литр үтүү биирэр сүөһүлэр аһалылаахтара. Киһи аһыгар үтүү заводун, көтөр фабрикаһын, тепличнай городок корпус-тара дьөһдөһнэхтэрэ.

Агробаза састаабыгар ону тэһэ остолөһуөй-дөөх, маһаһыһнар-лаах, комолто сулуусна блоктардаах админис-трацианай-хаһаайысты-баннай зона киһиһээтэ. Агрокомплексе тутуу-тугар наука уонна тех-ника аһыгы ситиһин-лэрэ туттулуохтара. Үлө процесстарын ме-ханизмнар төһөрүөхтэ-ра. Бородуужсуһи себе-стоһиһа олус чөһчөки буолуоҕа. Холобур, 1 центнер үтүү 2,43 чаас-ка өһөрөн таһаарыл-

лыа. Ити дойду орто көрдөрүүтүннэрдэр 1,5 төгүлүнөн арыһах. Саха сирин сөһуруу өттүн территорията сүннүүһүн өһуруунан уонна хайыалаах сирдэ-риннэн бүрүлүбүт. Хо-дуһа уонна мөһчирэһ сирэ олус арыһах. Ол эрээри, специалистар саныһылларынан, ма-һаһы почваны сөһтөөхтүк өһөрүү түмү-гэр от уонна аһын эһинскэ аһылыктар үчүгэй түһүүлэри иһлээххэ сөн.

Комплексе Нерюн-гриһаары ГРЭС таһы-гар тутарта быһаары-лыһа. Ити киһи ин-женернай коммуника-цияларын туһанар кы-һы биирнээтэ. Сотору бириэмэһин сага Нерюнгри куорат олохтоөхтөрө үтүү боро-дуукталарынан, сы-һыматынан уонна олох-тоөх өһуруот аһтары-нан төгүрүк сыл хаач-чылар буолуохтара.

Д. БУБЯКИН, ССТА нарр.

ИРКУТСКАЙ УОБАЛАС. Усть-Илимскэйгэ Г. Динитров аатынан Болгария комсомолеттарын этэрээтэ кэллэ. Болгардар Экономической өттүнөн Хардартыа Комөлөсүһүү Советын чилиэннэрэ дойдудар кыттыыларынан тутуулар лесопро-мышленной комплекс тутууга үлэһиллэр. Этэрээт 10 киһи-лээх, бары үрдүк идэлээх шо-фердар уонна автомеханиктар. **УӨБЭЭНГИ СНИМOKKA:** Ангара биирээгэр Усть-Илимскэй-дээһи ЛПК тутуулар. **АЛЛАРАА СНИМOKKA:** уо-сай дьыһэ үлэ көһиттэн (ха-һастан угэ) — Болгария шофер-дара П. Борисов, Г. Иванов уон-на А. Кокудев. **З. БРЮХАНЕНКО** фотота. **ССТА** фотохроникага.

Агитатордарга, политинформатордарга көмө

ОРОЙУОН СОВХОЗТАРА ОБЩЕСТВЕННОЙ СҮӨҺҮ ИИТИИТИГЭР

	Ыһах сүөһү				Ол иһигэр ыһах				Сылгы				Ол иһигэр биз				Ыһах төрөөтө		Ыһах сүөһү өлүүтэ				Ол иһигэр ныйрай	
	былаан	туоһа	%	1975 с.	былаан	туоһа	%	1975 с.	былаан	туоһа	%	1975 с.	былаан	туоһа	%	1975 с.	1975 с.	1976 с.	1975 с.	1976 с.	1975 с.	1976 с.		
Карл Маркс	6350	7087	—	+637	2550	2390	—	+112	4240	3966	—	+196	2310	2360	—	-26	516	753	30	35	8	16		
Субуруускай	7320	7520	—	+757	2680	2415	—	-142	4120	3752	—	+290	2300	2365	—	+106	593	671	129	113	54	57		
Э. Эрнстийн	4730	5551	—	+353	1900	1853	—	+71	3090	2662	—	+234	1640	1632	—	+67	742	798	91	99	15	15		
Ор. үрдүнэн	18400	20158	—	+1746	7130	6658	—	+41	11450	10400	—	+720	6250	6352	—	+100	1908	2049	219	225	35	35		

